

Normes Ortografiques der Aranés



*Edicion commemorativa
dera aprobacion des Normes*

Conselh Generau d'Aran
 Departament de Cultura e
Politica Lingüistica

Reedicion: noveme 2008

Dessenh e maquetacion: Alèxia Grustan

Imprimís: Anfigraf, S.A.

D.L.:

ENSEÑADOR

Abans-díder	7
Prefàcia	9
Entà qué servís era ortografia?	13
Normes Ortografiques der Aranés	21
1. a,à	23
2. è	23
3. e, é	23
4. i, í	23
5. ò	23
6. o, ó	23
7. u, ú	24
8. Es diftongs	24
9. Eth tràma	26
36. Era accentuacion	36
37. Eth junhent	38
38. Er apostròf	40

ABANS-DÍDER

Es Normes Ortografiques der Aranés, hargades er an 1982, sigueren un gran auanç tath nòste país, tot just estreada era democràcia. Un pas essenciu tara normalizacion dera nòsta lengua que mos a permetut, dempús, d'assetiar tota ua politica lingüistica plan solida maugrat es mancances économiques qu'arrossègue.

Rebrembi d'aqueri ans es longui debats, tostemp ath ser, enes desparières amassades qu'ath torn des Normes se tenguien. Alavetz, era reivindicacion lingüistica e era reivindicacion politica èren ua longa trena dera quau en tot estirar, mos auie de perméter hèr realitat era esperança de tanta gent que demoraue recuperar eth país e es sues esséncies, dempús dera longa net dera dictadura. Non siguec un prètzhet planèr. Es discrepancias, com istoricament a passat ena rèsta d'Occitània damb es questions dera lengua, sigueren presents en tot eth procès.

Aué, aguest rebrembe e eth resultat artenhut mos assolide coma país capaç de réussir en hites tant essenciaus des deth dialòg e eth compromís. An estat 25 ans de passi importants tara nòsta lengua: era preséncia ena escòla, enes publicacions, enes mieis de comunicacion e en un creishent respècte enes institucions. Totun, eth camin ei encara long. Tot soent, a despièch de tot aquerò qu'auem caminat, era percepcion ei qu'auançam pòc. E ei vertat. Mos cau ambicion e coratge tà afrontar un temps en qué era globalizacion estofo es cultures minorizades en favor des dominantes. Era hita torne a èster, ei, resistir ad aguesti rèptes. Resistir e

auançar damb imaginacion, damb conviccion e intelligéncia, e sustot, damb era fòrça que mos darà tostemp sentir-mos un pòble unit pera sua lengua.

En aguesti propèrs ans guanharam un lòc notable enes mieis de comunicacion a on encara non auem pro preséncia, çò que mos permeterà de refortilhar sociaument era lengua, trenaram laci fòrti damb era rèsta d'Occitània tà bastir ua acadèmia des d'on somar esfòrci ena conservacion dera lengua e compremeteram a Catalonha tà qu'ajude ath pòble aranés en aguest combat.

Voi, tà acabar, arregraïr, en nòm deth Conselh Generau a totes aqueres personnes que des de tant diuèrsi encastres an ajudat a hèr a arribar era nòsta lengua ath dia d'aué. A toti eri e eres gràcies, sense vosati non ac auéssem artenhut.

Francés Boya Alós
Sindic d'Aran

PREFÀCIA

Eth 14 de gèr de 1983 es "Normes ortografiques der aranés" estèren adoptades per decret signat peth president dera Generalitat de Catalonha e coma tau publicades en DOG num. 312 deth 16 de març deth madeish an. Er emplec d'aguest e d'aguestes en toti es encastres dera vida vidanta dera nòsta societat: administracion, ensenhament e ahèrs particulars, sustot a compdar dera sua oficializacion (Lei de regim especiau dera Val d'Aran de junhsèga de 1990), a determinat qu'aqueri punts dera normativa ortografica que balhaven lòc a quauques ambigüetats (qu'en moment deth sòn redigit e posteriora aprobacion, estèren admetudes) avessen d'èster tornats a campar e hicats ara ora d'aué.

Entà amiar tà devant aguest prètzhet, eth Conselh Generau d'Aran creèc ua comission compausada per personnes que heren partida dera Comission qu'elaborèc es Normes ortografiques de 1983, regents e eth burèu dera OFEA, en tot mantier un serrat contacte tamb eth "Conselh dera lenga occitana", ada quin apertien tanben quauques personnes qu'en sòn dia heren partida dera vielha Comission.

Es diferéncies enter es dues "normes", era originau e era revisada, son plan petites e superficiaus quan aguestes s'apliquen ben, causa que mos hè assolidar que podem parlar d'ua soleta norma que teng dues variantes. Alavetz çò de prioritari entad aguesta nauèra Comission a estat:

- 1 èr.- D'aver ua norma establa entà non desvariar es usatgèrs.
- 2 au.- De trapar er equilibri enter era unitat dera lengua e eth respècte dera sua diversitat dialectau. Aguesta darrèra tòca passe per emplec de grafies es mès unitàries possibles.

En tot partir d'aguesti dus pressupausats podem donc acarrerar es divergències pichones enter çò qu'a estat revisat e çò que ja

i ère, punts que non eishòrden pas bric era descodificacion e que son:

a) Es vèrbs en [-izá] e e sòns derivats tipe: "realizar" > "realizacion", "umanizar" > "umanizacion", etc., a on eth grafèma "z" ei tot simplament cossent ara pronóncia [z]. Toti aguesti vèrbs deriven deth sufice grèc "-izeia" (latin "-izare") e possedissen un sens frequentatiu.

Eth hèt de passar (ena version originau des normes) deth grafèma "z" ath grafèma "s" podem díder qu'estèc ua faussa simplificacion pr'amor qu'amièc ua dificultat qu'abantes non i ère (hèsqui referéncia ara norma alibertina), donc mos trapàvem tamb excepcions deth tipe:

"antozoari" (anto / zoari < grèc "anto" = flor, "zoari" < grèc "zoo" + latin "ariu"); "mesozoïc (meso / zoïc < grèc "meso" = miei, "zoïc" < grèc "zoo" + latin "icus"); "azim" (a / zim < grèc "a" = non, "zim" < grèc "zymé" = lhèute, levame; "nazi" < aleman "national-sozialist".

Aguest adobatge deth grafèma "s" [z] ath grafèma "z" [z] non a de hèr pensar as usatgèrs dera lengua que d'aué enlà auràn de hèr recèrques etimologiques ara ora d'escriuer, donc, plan que non !, es auti vèrbs en [-izá] mès que seguim en tot escriuer-les "-isar" son aqueri que deriven de substantius en "-isi" > grèc "-sis": "analisi" > "analisar", "dialis" > "dialisar", "metamorfòsi" > "metamorfosar", etc.

b) Era restitucion dera "-r" etimologica des infinitius enes vèrbs pronominaus o es formes "infinitiu + un aute pronòm": "pientarse, "pelejar-se", "verder-la", "crompar-i", "minjar-s'ac", "vener-les-ac", talament coma ac hèn d'autes lengües romaniques (catalan) o d'auti dialèctes occitans que seguissen era forma aranesa (bigordan), en torn de "pientà-se", "pelejà-se", "minjà-s'ac",...

Aguesta restitucion mos balhe ua coeréncia abantes inexistentia tamb era grafia de quauqui mots compausats: "pair-sénher",

"mair-sénher", etc.

Ei desir d'aguesta Comission caminar entà arténher era codificacion des nòsti dialèctes occitans e d'aciu estant hè arreconeishençá deth prètzhèt qu'amie eth "Conselh de la lenga occitana" sus aguest punt e de toti aqueri que tamb eth sòn travalh sagen de hargar es formes de referéncia d'un occitan estandard, en tot neurir-se des hònts de toti es sòns dialèctes e atau bastir aquera lengua comuna qu'a de préner sa plaça en aguest Illau millenari e açò s'artenherà tamb era volentat de toti nosati, usatgèrs dera lengua.

Frederic Vergés Bartau

*Prefàcia deth texte des Normes Ortografiques
modificat e aprovat en Conselh Generau d'Aran en 1999*

ENTÀ QUÉ SERVÍS ERA ORTOGRAFIA?

Tamb paraules planères podem definir ortografia coma er usatge corrècte des letres entà escriver paraules. Era madeisha etimologia deth mot ja embarre aguesta definicion: Ortografia, deth grèc *Orthos* > rècte, corrècte e *Grapheia* > escriver. Plan per açò eth tèrme ortografia soslinhe qu'es letres se tien consent tamb ues determinades convencions que s'exprimissen per miei d'un ensem de normes. Aguestes establissem er usatge corrècte des letres es des auti signes grafics ena escritura d'ua lengua quina que sigue en un temps concret. Era escritura alfabetica ei ena sua origina ua escritura fonetica, mès rebrembem que non existís pas cap d'alfabet que sigue ua representacion exacta dera sua lengua. Atau era nòsta lengua occitana a 23 letres (es letres K, W e Y non existissen pas en occitan. Se tien sonque entà nòms pròprios estrangèrs o entà mots pas encara adaptadi o inadaptables ar occitan) entà representar es sòns 28 fonèmes basics. Eth castelhan n'a 28 de letres entà representar es sòns 24 fonèmes, e eth catalan n'a 26 de letres entà representar es sòns 28 fonèmes. Aguesta non correspondéncia enter letres e fonèmes pròve qu'un solet fonèma pòt escriver-se tamb mès d'ua letra, atau eth fonèma [s] (èssa sorda) pòt èster representat per: s, ss, c, ç (soc, prèssa, cercar, plaça). Aguest desavient entre era fonetica e era ortografia ei present en totes es lengues, en ues clar, mès qu'en d'autres, veigam er anglés. Ath delà tanben cau aver present qu'era pronòncia d'ua lengua varie de faïçon notabla tant en espaci, ciò que balhe lòc ara existéncia des dialèctes (*sincronia*), coma en pas deth temps (*diacronia*). I a quauques normes ortografiques que son d'origina gramaticau e non pas fonetic, coma ei per exemple, escriver tamb letra màger dempús de punt o es nòms pròprios.

Era ortografia non ei pas un simple artifici que se pòt cambiar atau que t'ac voi, donc un cambi ortografic pòt amiar entà un

cambi important en ua lengua. Era ortografia ei eth element que mantén també plan de fermetat era unitat d'ua lengua parlada en un espaci geografic plan espandit. S'açò non siguesse atau, s'era ortografia cambiésse entà ajustar-se sonque a critèris fonetics, tota lengua poirie brigalhar-se en tantes lengues coma endrets deth mon a on se parle, pr'amor que cada parçan possedís quauques abituds articulatòries differentes, e s'aguestes se representessent ena escritura, tamb eth pas deth temps camparien plan de problèmes de comprehençia qu'amiarien a ua dificultat de comunicacion. Tot açò mos pròve que non ei sonque era ortografia un hèt rigorosaments gramaticau, senon que tanben aubedís a encauses extralingüistiques. Podem distinguir ena escritura der occitan cinc etapes:

1. Era ortografia medievau.

Enes prumèri documents que s'escriven en occitan o campen documentauments mots occitans laguens de tèxtes latins (sègles X-XI), non s'ajusten pas a cap de norma ortografica, mès òc que prenen coma modèl valid eth latin. Es prumèri escrivans heren tota sòrta de temptatives entà aishatar eth sistèma latin ath romanç, causa qu'amièc en plan d'escadences dar valors nauis a grafies latines e en d'autas averen d'endonviar nauis elements entà poder reproducir nauèths sons. Pendent es sègles XII e XIII ei emplegada pes trobadors, pera lengua juridica e administrativa. Totun açò, non avem pas de creir qu'existien en aguesta epòca ues leis rigides, mès òc era existéncia de determinades constantes:

auba abelha senhor patz aurelha

2. Era decadéncia

A compdar des darreries deth sègle XV e prumeries deth XVI se produsís ua grafia tota anarquica e que pèrd era màger part dera sua tradicion, precision e rigor pr'amor dera pression

politica deth francés sus es territòris d'òc coma resulta dera conquesta militara des madeishi ad arron dera crotzada contra es albigesi. A despièch que grana part dera documentacion administrativa d'aguesta epòca seguís en èster en occitan, a compdar der edicte de Villers-Cotterêts (1539), accelerèc era decadéncia dera lengua d'òc escrita jos era influéncia dera grafia d'oil que s'estenerà enquiathe sègle XIX.

Avem totun de remercar qu'aguesta documentacion en grana partida demorèc jos eth "baran" de dues scripta, era ua qu'aperam scripta tolosana (mès tradicionau uniformisanta) e, era auta bearnesa (rebrembem qu'eth Bearn ei un estat independent enquiathe 1620) que se caracterize per emplec enter d'auti elements, der -e finau aton en torn de -a: auba – aube; causa – cause; de digrafs vocalics tipe: boo, caa, paa > bon, can, pan, etc.

3. Reviscolada o reaccion a miei camin.

Aguest movement se produsís en sègle XIX per miei des nomenclades escòles felibrenques: Escole Gaston Febus (Bearn), en tot estar-ne era mès subergessenta era nomenada grafia mistralenca establida peth provençau Josèp Romanilha (1818-1891) e popularizada per Frederic Mistral ena sua òbra literària. A despièch d'aguesta prenuda de consciéncia lingüistica entà restablir quauqui trèts ortografics pròpris occitans, se seguís mantient encara fòrça elements ortografics francesi:

aubo - abiho - auriho - segnour (Romanilha – Mistral)
aube - abélhe - aurélhe - segnou - cugnère (Escola Gaston Febus)

4. Assaigs entà restablir era ortografia classica o era tradicion ortografica pendent es sègles de decadéncia.

Deth sègle XVI enquiathe sègle XIX trapam tota ua tiera de temptatives personaus entà restablir era grafia aperada classica. Atau en s. XVI avem a Pèir de Garròs e Arnaut de Saletes, toti dus gascons. Eth prumèr sagèc de restablir eth –a finau des femenins [o], [e].

En sègle XIX se publiquèc eth *Dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d'oc ancienne et moderne*, deth mètge provençau Simon Onorat e que Frederic Mistral ne hec un naut emplec entath sòn *Lou Tresor dóu Felibrige*.

En sègle XIX er abat Josèp Ros (1834-1905), limosin, avec coma tòca era adaptacion d'un sistèma grafic vesin ath mès possible dera grafia trobadorenca e que siguesse ath còp coerent e tradicionau en tot aver present ath madeish temps era etimologia e era diversitat des dialèctes. Atau enter d'autas mesures restablís er “-a” finau aton, era “-r” finau des infinitius.

Antonin Perbòsc ne parlèc atau d'eth ena revista d'abriu de 1905 “Occitania”: “*Josèp Ros ei eth prumairenc obrèr que, en tornar entàs sorgues bloses des nòstres tradicions, a obrat ath reviscolament nacionau en adoptar, en retrapar, per delà es parlars popularis abastardits e francimandejats, era lenga nacionala.*”

Entà darrèrs deth s. XIX e prumèr tèrc deth XX, dus poètes lengadocins, Prosper Estieu e Antonin Perbòsc, seguissen eth sistèma ortografic de Ros en tot completar-lo, atau, [u] ei notat “o” e eth son [ɔ] ei notat “ò”, restituïssen “-tz” ena dusau persona plurau des verbs.

5. Es sistèmes preconizats per aguesti sigueren perfeccionadi peth filològ Loís Alibèrt, qui vint-e-cinc ans mès tard entamenèc un sistèma que dèc ara lengua escrita ua relativa unitat en respectar totun es particularitats mès remercades des grani

dialèctes. Siguec publicat ena sua “Gramatica Occitana segon los parlars lengadocians”(1935). Aué ei era forma oficiau e gerida der I.E.O a compdar de 1945, atau coma peth Conselh dera Lenga Occitana dempús de 1996-97.

Quan er occitan dera Val d’Aran siguec declarat oficiau e objècte d’ensenhamant per mandat estatutari, se hec patent era adopcion d’ua ortografia coerenta e laguens der encastre generau der occitan. Enter 1980-83 se redigiren a cargue d’ua comission designada en sòn moment pera Generalitat de Catalunya e es Ajuntaments aranesi, es “Normes ortografiques entar aranés”, en tot partir dera ortografia classica de L. Alibert era quau se pause sus sies principis:

1. Ei **fonetica**, donc es sons prononciadi son notadi de forma simpla:

Filologia - Campanau - Geografia

2. Ei **generau**, ei a díder, non remèrque pas ua pronóncia particulara d’un o de un aute dialècte, senon qu’aufrís un naut nombre de pronóncies locaus, per tant met en valor es correspondéncias regulares enter es desparièrs dialèctes, en tot demorar atau junhuts en madeish diasistèma*:

Pèira [‘pεyra, ‘peyro, ‘peyre]

Jorn [dʒur, dyur, dʒun]

Podem veir es avantatges d’aguesta ortografia, donc quan s’escrivie en tot tier es grafies castelhana, francesa o catalana, amiave a brigalhar era lengua en *panèus* dialectaus.

* Diasistèma: Sistèma des correspondéncias interdialectaus que hèn era cohesion d’ua lengua, en nòste cas der occitan.

3. Ei ua **ortografia de mots**, ei a díder, nòte mot per mot e non pas es formes de fonetica sintactica:

apocòpa: Pèrta d'ua o mès sillabes o sons atons plaçats en posicion finau de mot: *Aquera auca* > [ake'rawka]

sonorizacion: Transformacion d'ua consonanta sorda finau en sonora: *Aqueres anhères* > [akerezajñères]

assimilacion: Procediment peth quau un son pren es trets fonetics de un autre son: *Eth can e eth pan* > [ek kaŋ e ep paŋ]

4. Ei **tradicionau**, ei a díder, nòte es sons provenents dera antica lengua dera Edat Mieja:

nh (1) en torn de **gn** o **ny** / **ñ** (en cas d'Aran)

lh (1) en torn de **ll** o **ll** “

o (2) en torn de **ou** o **u** “

a finau aton e non pas **e** **o** **o**

(1) Aguesti dus digrafs sigueren endonviadi pes trobadors occitans entà poder representar es sons /ɲ/ e /ʎ/ inexistenti en modèl latin. Sigueren exportats entath occident dera peninsula e adoptadi peth galego-portugués.

(2) Aguesta grafia “o” que correspon a [u] se deu ath barrament enquia [u] des ō, ū latines:

CALŌREM > calor [ka'lū] FLŌRE > flor [flu]

NEPŌTEM > nebot [ne'þut] FŪRNUM > horn [(h)ur]

Aguest barrament semble èster que deuec de generalizar-se a compdar deth siècle XIV segon Pèire Bec, e qu'afècte atau madeish a ua grana part deth catalan deth Rosselhon (Catalunya Nord).

5. Ei **foncionau**, donc s'adapte ara claretat semantica o morfologica:


avets [a'wets] / [a'βets] (arbe)	avetz (2au pp)
sauvats (adjectiu o participi)	sauvatz (2au pp o imperatiu)

6. Ei **etimologica**, donc eth hèt de grafiar determinadi sons an coma resulta de méter en evidéncia es ligams que junhen era nòsta lengua tamb es autes lengues romaniques:

Latin:	PORTA	LUNA	PETRA	PATER
Occitan	pòrta	lua / luna	pèira	pair / paire
Castelhan	puerta	luna	piedra	padre
Catalan	porta	lluna	pedra	pare
Francés	porte	lune	pierre	père
Galego-portugués	porta	lua	pedra	pai

Avem donc, qu'aguesta grafia classica amasse un ensem de practiques d'escritura que podem díder que convergissen en temps e, que pròven qu'ei autonòma e autoctòna, en tot qu'es autes grafies tengudes en d'autes épòques o per quauqu'uns encara aué (*grafia mistralenca*, *grafia dera Bouts dera Mountainho*, *era grafia bonaudiana*, etc) prenen soent es règles gràfiques deth francés o entà ciò qu'ei a nosati es aranesi que les prenîem des lengues vesies.

Frederic Vergés Bartau
President deth Departament de Lingüistica
der Institut d'Estudis Aranesi



Normes Ortografiques der Aranés

1. a, à se pronóncien [a]. **a** finau aton ath deuant de pausa a un son variable que pòt èster a pròp d'ò [ɑ], [ɔ]:

parlar, veirà, garia

Quan cau accentuar er **a**, pòrte tostemp accent grèu: **à**

2. è -tostemp tamb er accent grèu- se pronóncie **e dubèrt** [ɛ]:

vederà, pè

3. e, é se pronóncien **e barrat** [e]:

cede, francés

4. i, í se pronóncien [i]:

liròt, petit, vedí

5. ò -tostemp damb accent grèu- se pronóncie generaument **o dubèrt** [ɔ] ;en bèra posicion ei mès barrat [o]:

òme, auriò

6. o, ó se pronóncien [u]:

poma, solet, amistós

Cau pensar qu'aguesta grafia correspon ara lectura espontanèa qu'es aranesi hèn des nòms coma Benós, Begós, Montcorbison, Barcelona, Tarragona...

**7. u, ú se pronóncien[y]:
pujar, blu, Dempús**

8. Es diftongs

Un diftong ei format per ua vocau precedida o seguida dera semiconsonanta “i” o “u”. Es dues se combinén e se pronóncien d’ua soleta emission de votz.

Quan ua vocau ei seguida d’ua des semiconsonantes se formen es diftongs decreishents e quan ei precedida des madeishes se formen es diftongs creishents.

Diftongs decreishents:

ai: *aigua*

au: *sau*

ei: *veire* (1)

eu: *peu*

èi: *lèit*

èu: *mèu*

òi: *beròi*

iu: *hiu* (2)

oi: *poirir*

òu: *pòur* (3)

ui: (demore soent simplificat en u: *fruta* per *fruita*)

(1) Er antic diftong **èi** [ɛj] a passat a **è** [ɛ] en posicion finau:

cantè, **è** per **cantèi,** **èi.**

I a tendéncia a passar d’**ei** [éj] a **e** [é]:

trueita o **trueta**

dret, **lhet,** **net** per **dreit,** **lheit,** **neit.**

Normes Ortografiques der Aranés

- (2) **iu** se pòt liéger segontes era prononciacion de cadun, **iu /ieu** [iw], [jew]:
hiu, Diu, aciu
- (3) Er antic diftong **òu** [ɔw] a passat a **ò** [ɔ]:
auriò, bò, vò per **auriòu, bòu, vòu**.
Comparatz **sau/salat** tamb **auriò/auriòla** o tamb **vò/voler**.

Diftongs creishents:

ia: *istòria* **ua:** *quan* (*)
ie: *vielh* **ue:** *huec*
iè: *molièr*
iò: *piòisha*
io: *violència*

En torn des paraules **iaute, iauta, iauti, iautes**, a on er **u** der article indefinit a passat a **i** [j] -**u (n)**
aute >iaute - cau escríuer es formes originàries: **un
aute, ua auta...** maugrat que les prononciem damb **i**.

(*) Per rasons etimologiques, trobam ath delà deth diftong **ue** eth diftong **oe**, qu'a eth madeish son [we] e deth diftong **ua**, eth diftong **oa** [wa]:
oelha, soent, joen, empodoar, brotoar... (Remercatz era queiguda d'ua consonanta).

9. Eth tràma

Quan **i** e **u** son plaçadi ath darrèr d'ua auta vocau e non apartienent ara madeisha sillaba s'indique damb eth tràma: (**i/ü**).

Eth tràma ei eth signe grafic que servís entà trincar un diftong quan es normes d'accentuacion non permeten plaçà-i un accent grafic.

Tostemp plaçaram eth tràma sus **i** e **u** darrèr de vocau: **flaüta, cocaïna, païsi, jesuïta** e es formes verbaus damb prefixe com **reïncidir, coïncidir...**

10. u entre vocaus a un son consonantícor correspondent ath signe [w]:

escriuer, víuer, parlaua

En Pujòlo, a on se pronóncie coma **b** [β], se pòt escriuer **v**:

escriver, víver, parlava

11. p correspon ath signe [p]:

pèira, pin

En posicion finau ath darrèr d'**m** ei mut [\emptyset]:

tostemp, camp

En generau, se pòden trapar paraules tamb era madeisha arraïtz a on eth **p**, ath laguens dera paraula, sone clarament:

campament

Bèth còp, per rasons etimologiques, se trape **b** en

posicion finau dera paraula; alavetz se lieg coma **p** [p]: **arab**

12. **b** correspon as signes der alfabet fonetic [b], [β]:
barrar, acabar

Escriueram b:

- Dauant d'I e r: **pòble, blu, bren, bracar** exceptat es paraules coma **vrèspe, revlincar, vrenhar** que provien de **v** latina e que formen eth grop **vr** per evolucion metatesica. Ex. **vesper/vrèspe** (desplaçament d'r).
- Enes paraules a on i a desplaçament d'r (metatèsi): **cramba, craba, crubar.**
- Se trobam **p** ena arraïtz d'un mot: **sap-sabie, lop-loba, recep-recebut.**
- Darrèr d'm: **cambiar, ambiciós**, exceptat de **circumvolucion, tramvai, triumvirat.**
- “**bl**” ath darrèr de vocau se pronóncie [bb]: **amable.**

13. **v** sone coma **b** [b], [β].

Escriuem v:

- Darrèr d'n: **convèrsa, convier, enviar.**
- Enes acabaments der imperfècte d'indicatiu des verbs dera prumèra en varianta pujolenga: **cantava, guardava...**

- Quan aguest proven d'un **v** latin: **vaca, cervèth, vop, vin...**
- En Pujòlo eth **v** intervocalic latin se i mantén: **escríver, víver...**

14. Un corròp de paraules dera madeisha familia mantien alternança **b/v** de forma excepcionau:

aprovar / aprobadon
avortar / abortiu
corba / corvatura, corvilinèu
moviment / mobil
provar / provable / probable

15. **f** correspon ath signe fonetic [f]:
flor, filosòf

16. **t** se pronóncie [t]:
tet, terra

En posicion finau ei mut ath darrèr d'**n** e d'**l** e ne pòt èster ath darrèr de diftong e d's [Ø]:
content, molt, naut, lèit, aguest.

En generau se pòden trapar paraules damb era madeisha arraïtz a on eth **t**, ath laguens dera paraula, sone clarament:

contenta, molta, nauta, leitèr, aguesta .

Bèth còp, per rasons etimologiques, se trape **d** en posicion finau de paraula; alavetz sone **t** [t] o ei

mut [Ø] enes madeishes condicions de **t**:
hered, caud.

Tanben acabaràn en **d** es paraules damb eth sufixe
- tud coma **sollicitud, abitud, beatitud, longitud,**
rectitud, servitud. Expcion: **vertut**

17. d se pronóncie d, [δ] entre vocaus
daurir, cede

18. Ca, co, cu, c finau, que, qui se pronóncien [k]:
causa, pèc, quèir
Qua, quo, qüe, qüi se pronóncien [kw]:
quan, quate, qüestion

I a quauques paraules a on cau escriuer **qua** per
rasons etimologiques, encara qu'era prononciacion
sigue **ca** [ka]:

quasi, quantitat, qualitat, qualificar, quauque,
quauquarrés, quauquarren.

Es grops **-ng, -nc** en posicion finau se pronóncien **n**
velara [η]. En tot cercar es derivats saberam se lo
cau escriuer damb **g o c** finau. Ex. **blanc - blanca /**
long-longa.

19. ga, go, gu, gue, gui se pronóncien [g] [γ]:
gòi, pagar, guèrra
gua, guo, güe, güi se pronóncien [gw] [γw]:
guardar, aigües

gl ath darrèr de vocau se pronòncie [ggl]:
agla, règla

20. Es sons d'“s”:

ss entre vocaus e **s** enes autes posicions se pronòncien [s]:

passar, sau, pensar, dus

Eth son d' **s sorda** se pòt escriuer:

- damb ua **s** a començament de paraula: **sabata**.
 - damb **ss** entre vocaus: **possible**.
 - damb **s** darrèr de consonanta: **persona**.
 - damb **c/ç** (per questions etimologiques):**doça**.
- ce, ci, ça, ço, çu, ç** finau se pronòncien [s]:
cèu, caçar, braç

S'escriu **c o ç** en torn d'**s** o d'**ss** per rasons etimologiques.

Cosent damb era etimologia, cau escriuer **sciéncia, scientific**, etc.

Eth son d' **s sonora**:

s entre vocaus e **z** enes autes posicions se pronòncien [z]:

casa, zèro, onze

tz entre vocaus se pronòncie [dz]:

dotze, prètzi

En posicion finau sone coma **ts** [ts]:

auetz, ditz, prètz

Era grafia **ts** non s'utilise en posicion finau sonque quan correspon ath plurau d'ua paraula acabada en **t: auets, dits**

Atau se hè ua diferéncia grafica entre **-ats**, plurau deth participi, e **-atz**, desinéncia dera 2au. persona deth plurau: **cantats o cantadi e cantatz**.

Era grafia **z** la trobaram tanben enes vérbs damb sufix **-izar**(d'origina grèga e fòrça productiu) coma **realizar, regularizar, civilizar** e en conseqüéncia, tanben es derivats d'aguesti vérbs en **-izar: realizacion, regularizacion, civilizacion**. D'autas paraules coma **amazòna, azòt, trapèzi...**formades damb sufíxes grècs tanben s'escriueràn damb **z**. Mès es vérbs derivats de mots en **-isi** an ua **s**: **analisi, analisar; electrolisi, electrolisar; paralisi, paralisar; psicoanalisi, psicoanalisar...** (An tanben ua **s**, de bon enténer, es vérbs derivats de mots en **-ís**: **avís, avisar; precís, precisar**).

21. **x** se pronóncie segon era sua posicion ena paraula:

coma **s** [s]: **expèrt**

coma **cs** [ks]: **tèxte**

coma **tz** [dz]: **examen**

coma **ts** [ts]: **reflexion**

22. **ish** ath darrèr de vocau e **sh** enes autes posicions se pronónctien [ʃ]:

caisha, shada

23. **ch** se pronóncie [tʃ]:
chut, pòcha

24. **th** se lieg coma **t** [t] en bères paraules e coma
ch [tʃ] en bères autes:
vedèth, eth [t]
còth, poth [tʃ]

En Bausen e Canejan se lieg tostemp coma **ch**. En aguesti lòcs se pronóncien tanben coma **ch** eth **d** finau e eth **t** finau qu'altèrne tamb **d** intervocalic:
hered, cantat/cantada.

Deth punt de vista dera lengua actuau, es critèris entà escriuer **th**, les dan es diferéncias dialectaus e era alternança morfologica **-th/-r-**:

vedèth / vederar, eth / era, poth / pora .

th se trape tostemp en posicion finau, trènt-ne es pluraus:

vedèth / vedèths, poth / pothi .

25. **ja, jo, ju, ge, gi** se pronóncien [ʒ]:
coja, cuges, jamès, gèsta . Sonen coma **tj** [dʒ] en començament de diccion.

Sonque en quauques paraules, per rasons etimologiques, s'utilise **j** ath deuant d'**e**:
majestat, jesuïta, projècte, projeccion

26. **g** finau qu'altèrne tamb **ge**, **gi** o **j** se pronóncie coma **ch** [tʃ] ath darrèr de vocau e coma **sh** [ʃ] ath darrèr de consonanta.

lieg / liéger / lieja
esparg / espàrger / esparja

27. **tja, tjo, tju, tge, tgi** se pronóncien [dʒ] :
hotjar, hormatge

28. **m** se pronóncie [m]:
mainada, hum

En bères paraules a on se pronóncie coma **n** [n] conven mantier era grafia etimologica:
hemna, compde, temps

Se hè ua diferéncia grafica entre **condar condes** e **hèr compdes** o tier **compde**.

29. **n** se pronóncie [n]:
nau, naua
enguan, pan (*dera pòrta*)

En posicion finau, eth son abituau d'**n** ei eth qu'an **-ng** e **-nc** finaus damb prononciacion [ŋ] :
pan, vin, man

En aguest darrèr cas, en Pujòlo era **n** ei muda [Ø].
Enes pluraus ei muda en tota era Val d'Aran:
mans, cosins

n ei muda [Ø] ath darrèr d'r en posicion finau:

horn, carn

Comparatz:

hornàs, carnissèr

I a quauques paraules gramaticaus que cau escriuer tamb ua **n** muda, per rasons etimologiques: **non, plan, tan, tanben, tanpòc**.

Se se hè atau, quan calgue prononciar era **n** de **tan**, s'escriuerà **tant**:

Tan polit , tant auriò .

S'escriu **n** dauant **f**: **trionfar, anfiteatre, anfòra...**

30. nh se pronóncie [ɲ] :

nhèu, cunhèra

nh finau, ath deuant d's plurau, s'acostume a prononciar **n** [n] :

punhs

31. l se pronóncie [l]:

lit, molièr

ll [l] s'escriu per rasons etimologiques en bères paraules sabentes. Equivau ara **l·l** deth catalan: **collaborar, illustrar** (*col·laborar, il·lustrar*)

tl se pronóncie coma **l** dobla [ll]:

catla, espatlat

32. lh se pronóncie [λ]:

hilh, palha, lhet

lh ath dauant d's plurau s'acostume a prononciar
l [l]: hilhs

33. r se pronóncie [r] entre vocaus:

pora, cara

e [r̥] a començament de paraula o en contacte
damb consonanta:

còr, pòrta

rason, arren

r en posicion finau generalment ei muda [Ø]:

cantar, víuer, molièr

Comparatz:

cantarè, víueria, molièra.

34. h non se pronóncie cap [Ø].

Correspon a ua antiga aspiracion que proven
generaument d'ua f etimologica.

Se pronóncie encara en Canejan [h]:

hemna, haria .

Cau escriuer eth punt interior (·) en paraules coma
en·hornar e des·hèir entà esvitar era confusion
damb es digrafs **nh** e **sh**.

Se mantierà era **h** enes manlèus exotics pòc integrats:
maharajah, hardware...

35. Quan i a assimilacion fonetica ath laguens d'ua paraula, cau mantier era grafia etimologica, quan i a assimilacion per fonetica sintactica, cau mantier constanta era grafia des paraules:
administracion [amministra'sjuŋ].
dissabte [di'ssatte].
barratz-la, era pòrta [ba'ŕalla].
L'ac **darè** [ladda'rε].

36. Era accentuacion

Pòrtent accent grafic:

a) toti es **e e o** dubèrts [ɛ] [ɔ]

bèra, pè

òme, pòcha

b) Es paraules oxitones (agudes) acabades en:

à,às: veiràs, hornàs

é,és: aué, francés

í, ís: daurí, decidís

ó, ós: Arró, amistós

ú, ús: Salardú, dempús

c) Es paraules paroxitones (planes) acabades en consonanta diferente d's, en diftong o diftong plurau que non siguen cap formes verbaus acabades en -en:

parlàuem, córrer, conseqüència, abséncies

d) Es formes verbaus oxitones (agudes) acabades en vocau seguida d'**n**:

parlaràn, **voleràn**, ei a díder es tresaus personnes deth plurau des formes en futur d'indicatiu. Non accentuaram es formes verbaus oxitones acabades en **n** que non siguen en futur.

e) Es formes verbaus paroxitones qu'acaben en **-en** sonque s'accentuaràn quan aguest sigue precedit de vocau atona: **pronóncien**, **denóncien** e non pas quan sigue precedit de consonanta: **saben** o vocau tonica: **sabien**.

Tanben accentuaram, entà hèr era prononciacion corrècta, es prumères personnes deth present d'indicatiu des verbs acabadi en **-iar**, que son paroxitones, entà facilitar era prononciacion: **estúdii** e non (estudíi) o **càmbii** e non (cambíi).

(Remerquem qu'eth **doble i** recuelh eth radicau deth verb: **estudi** mès era desinéncia pròpria deth present dera prumèra conjugason: **-i**

f) En çò que tanh as paraules proparoxitones, cau rebrembar qu'era sua introduccion en aranés ei recenta. Ei per aquerò que cau díder e escriuer **logica**, **politica**...e, parallèlament, **logic**, **politic**, en tot seguir era tendéncia tradicionau dera lengua, que ditz **vibora**, **povora** .

g) Es paraules monosyllabiques següentes:
tà, forma abreujada d' **entà**.
é per **ei** en **i é** : **-Era gojata non i é.**
qué interrogatiu o relatiu quan aguest darrèr ei
precedit de preposicion:
-Qué vòs? /Qué as? (Interrogatiu)
**-Er ahèr de qué parli. (Relatiu precedit de
preposicion).**
**Totes es paraules monosyllabiques que pòrten
è dubèrt o ò: pòt, pè...**

S'es règles hèn a coïncidir eth tràma e er accent sus
era madeisha letra, non s'escriu sonque er accent:
país.

37. Eth junhent

S'utilise eth junhent (-):

a) Enes paraules compausades, sonque quan ei viu
eth sentiment dera composicion:

- Quan es dus elements dera composicion hèn eth
plurau:

gat-garièr/gats-garièrs .

arrata-cauda/arrates-caudes .

- Quan era paraula compausada ei hèta tamb era
repeticion o era succession de formes verbaus,
d'onomatopèies o de formes expressiues.

anin-anan, calamic-calamac.

- Quan era paraula compausada ei hèta tamb ua

frasa d'ua cèrta complexitat:
Dèisha-m'estar.

b) Enes numeraus següents:
dètz-e-sèt, dètz-e-ueit, dètz-e-nau.
de **vint-e-un a vint-e-nau**

Era prononciacion s'a de hèr coma se siguesse escrit:
desassèt..., vintaun...

Entà unir tamb eth verb es pronòms enclitics -es
pronòms atons que van ath sòn darrèr-, quan non i
a cap elision dera vocau deth pronòm:

Guarda-la, sauva-m'ac

Se pòt sauvar era **r** der infinitiu quan aguest se
combine damb pronòms:

Cantar-la, dider-la

Mès **sauvà'c**, tamb elision der **a d' ac**.

Cau observar qu'en aguest cas non s'escriu cap era
r der infinitiu des verbs.

- Es punts cardinaus o quan eth prumèr mot ei un
punt cardinau: **nòrd-èst, nòrd-americà**.

- Enes mots compausats damb eth prefixe **non**: **non-violència**.

Non meteram junhent enes auti numeraus e tanpòc
enes mots damb formes prefixades coma
archimilionari, exconselhèr, vicesindic, precristian,

ultraconservador, grècoroman, politicoeconomic, fisicoquimic...

Non doblaram es consonantes **r e s** ath miei de paraula: **entresenha, contraròtle, grècoroman.**

38. Er apostròf

S'utilise er apostròf:

a) Entà indicar era elision dera vocau des paraules següentes quan sigue en contacte tamb era vocau iniciau d'ua auta paraula que non sigue cap un pronòm aton diferent d'ac (guardatz eth punt b):

- **se**, conjoncion:

s'entenes çò que diden, conda-m'ac .

- **que**, conjoncion, particula enonciatiua, relatiu sense èster precedit de preposicion:

Non sap qu'arriben deman.

Son es mainatges qu'escoten damb mès interès.

Qu'ac portarè jo.

- **Be**, particula enonciatiua:

B'escotaràn ara!

- **De**, preposicion:

Separada de d'autes tèrres.

b) Entà indicar era elision dera vocau enes següents pronòms e particules pronominaus:

- **es**-equivalent de **les** e **en** o **ne** en contacte tamb era vocau finau d'un aute pronòm aton, des particules **se, que, be** (guardatz er apartat a) e **non**, advèrbi, o dera vocau iniciau des verbs.

Normes Ortografiques der Aranés

Me's cromparà equivalent de *Me les cromparà*.

Te'n daràn.

Se's vòs, te's dongui, equivalent de *Se les vòs, te les dongui*

Jo sabi que'n pòrtten.

Be'n traparà!

No'n vò deishar tanti .

En quauqui endrets i a tanben es formes '**m**', '**t**', '**s**', de **me**, **te**, **se**, que pòden aparéisher ath darrèr des verbs:

Canta'm, pòrta't, lauà's.

- **me** , **te** , **se** (es), **lo**, **le**, en contacte damb era vocau iniciau d'un verb o tamb er a deth pronòm **ac** .

L'escoten damb atencion .

M'ac daràn deman .

- **ac** en contacte tamb era vocau finau d'un verb:
sauva'c.

c) Entà indicar era elision dera s de **mos** e **vos** quan se combinen damb d'auti pronòms atons:

Mo'n vam .

Vo'les portarè jo madeish .

d) Enes següenti pronòms indefinitis variables:

quauqu'un, quauqu'ua, quauqu'uns, quauqu'ues.

E ena locucion prepositiuia:

pr'amor de/que, per'mor de/que.

39. Es contraccions des articles definits tamb es preposicions **a, en, de, per, entà o tà e enquia** s'escriuen en ua paraula:

ath, ar, ara, as; en, ena, na (aferèsi d'ena), **enes, nes** (aferèsi d'enes)

deth, der, dera, des; peth, per, pera, pes; entath, tath, entar, tar, enquiath, enquiar, enquiara, enquias.